



NSEMPO A EFA


NY State of Health nsiakyibaa sesa wɔ Coronavirus hwirenhwiren bere yi mu


**Nko bere a biribiara
mmo wo ho ban.**


**NY State Health ye
New York Apɔmuden
Nhyehyee adwadibea a
wɔagyɛ Atom.**

Yɛwɔ ha sɛ yɛbeboa

Fa wo hyɛ mu seesei ara.

 Ntanɛte so wɔ
nystateofhealth.ny.gov

 Tɛtɛfon so wɔ
1-855-355-5777
TTY: 1-800-662-1220

 Wo ne obi a ɔbetumi aboa
wo ama wode wo ho ahyɛ
mu nni nsawɔsoɔ wɔ
[info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor](https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor)

NY State of Health di ɔman mmara ahodoɔ so, na enye nyiyim esiane abusuakuo a obi fi mu, ahosuo, ɔman a ofi, ne som, ne bɔbeasu, mfee a wadi, sɛ waware anaa ɔnwaree, sɛ Wɔakyɛ no pen, nipaduum yɛbea ahodoɔ, sraadi a wadi pen, afie ayayade ho ne/anaa yɛ a wɔyɛ bi tua ka.

**Apɔmuden nsiakyibaa a wobɛnya ho
hia pa ara Seesei sene bere biara.**

NY State of Health atu anammɔn sɛ wɔbeboa New Yorkofɔ a wɔnni biribi a ebebo ne ho ban anaa wɔahwere adwuma deɛ a na ebo wɔn ho ban.

Nsɛmmisa a wɔtaa bisabisa:

**Sikasɛm a asesa ne sɛ woahwere adwumawura
deɛ a ebo wo ho ban:**

**Dɛn na menyɛ sɛ mahwere m'adwuma ho nsiakyibaa a ebo me ho
ban anaa mentumi COBRA a m'adwumawura de baɛɛ no a?**

- Wobetumi afata sɛ wɔboa wo wɔ apɔmuden nsiakyibaa ho ka wɔtua denam NY State of Health so, anaa wobetumi afata sɛ wonntua hwee koraa.
- Ntwentwen wo nan ase sɛ wode wo ho behyɛ mu. Eɛ sɛ wode wo ho hyɛ mu wɔ nnaɟua 60 ntam bere a woahwere deɛ ebo wo ho ban senea wobɛfata sɛ wode wobetumi de wo ho behyɛ mu afei yei mu nso.

**Dɛn na menyɛ bere a me sikasɛm asesa na mede me ho ahyɛ
NY State of Health no mu dada? Metumi anya mmoa pii de aka
tua meretua biribi a ebebo me ho ban no ho?**

- Wobetumi afata ama mmoa ede fa tua a wobetua biribi a ebebo wo ho ban no ho. Besakra wo ho nsɛm a efa wo sikasɛm ho no mu wɔ nnaɟua 60 ntam a nsesaɛɛ no aba. Wobetumi afata sɛ wɔboa wo wɔ sikasɛm mu na ebetumi ate wo ka a efa biribi a ebebo ho ban no ho.

NY State of Health nsiakyibaa ahodoɔ a ɛwɔ hɔ wɔ Coronavirus hwirenhwiren bere yi mu

Dɛn ne Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act?

Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act no congress no gye too mu na ɔmanpanin Trump de ne nsa hyɛɛ ase maa ɛbeyɛɛ mmara wɔ ɔbenem 27, 2020. Sika \$2.2 trillion a ɛbeɔboa ama ɔmanfo ho adwo wɔn kakra yi wɔyɛɛɛ na abɔ Amerika adehyɛɛ ho ban fa apɔmuden ne sikasem ho esiane COVID-19 ho nsunsuansoɔ nti. CARES Act yi de sikasem mu mmoa ma Amerika adwumayɛfoɔ, mmusua, ne nnwuma nketewa, na atirimɔ ne sɔ ɛbeɔboa Amerika nnwuma ho ban.

ɔman no akatua ho nhyehyɛɛ foforo/ wɔn a wɔnnye adwuma wɔ COVID bere yi mu:

Menyaa akatua firii federal CARES Act (a yetaa frɛ no stimulus akatua). So saa sika yi ye mfasoɔ a ɛwɔ me NY State of Health application no ho?

- Daabi. stimulus akatua yi nka wo mfasoɔ wɔ NY State of Health no ho. Wɔn wɔfata no benya aka tua pen koro aɔfi U.S. Department of the Treasury ho. Saa akatua yi ehyɛ ɔman no mmara foforo koraɔ no ase, a yɛfrɛ no CARES Act no, a wɔyɛɛɛ esiane COVID-19 yareɛ no. Wɔn a wɔfata benya akatua pen koro pɛ a esom \$1,200 a panin biara na wɔbenya na abofra biara anya \$500

Meranya yareɛ yi ho mpata sika (Pandemic Unemployment Compensation) afiri ɔman no hɔ asane aka adwuma a menya nnye sika a megyɛɛ no ho. ɛsɛ se mede ka wo se ehyɛ akatua a menya bere a mereko pɛ apɔmuden nsiakyibaa bere a menam NY State of Health so no?

- ɛgyina wo so Wɔn a yareɛ no nti wɔnnye adwuma nnye no ho mpatasika ho nhyehyɛɛ ye (\$600 nnawɔtwe biara) ma ebinom wode wɔn ho ahyɛ NY State of Health no mu no bi, nanso enye obiara.
- [Bɔ wo yareɛ yi ho mpata sika \(Pandemic Unemployment Compensation\) akatua no ho amanɛɛ se:](#)
 - Wɔn abofra * biara wɔ wo fie, ne
 - Na sika a wonya no afe mu no nyinaa boro \$25,520 se kɔntenkoro no anaa \$34,480 ma wɔn a wɔyɛ awarefoɔ
- [MFA WO yareɛ yi ho mpata sika \(Pandemic Unemployment Compensation\) akatua no nnto dwa se:](#)
 - Wowɔ mma.*
 - Sika a wohwe kwan se wo nsa beka no afe mu no nyinaa nnuru \$25,520 se kɔntenkoro no anaa \$34,480 ma wɔn a wɔyɛ awarefoɔ
- Se wohia se wosesa wɔn a esiane yareɛ no nti wɔnnye adwuma no ho mpatasika no akwanmmisa no mu a, NY State of Health aboafɔɔ ne wɔn a wɔnhwe wɔn a yen ne wɔn di nsawɔsoɔ aye krado se wɔbeɔboa wo ama woahyehye krataa a wode rehwehwe mmoa no awie.

* Asemfua "mmɔfra" kyere wɔn a wɔnnii mfeɛ 19, anaa 19 ne 20 se wode ne bere nyinaa ko sukuu a.

NY State of Health nsiakyibaa ahodoṣ a εwṣ hṣ wṣ Coronavirus hwirenhwiren bere yi mu

Fahodie bere & Tua a wobṣtua ho ka:

Mede me ho rehye Essential Plan (EP) no mu na matua premium \$20 bosome biara. Eṣe se metua me premium a edi kan wṣ nnaṣua 10 ntem ansa m'ahobanmmṣ no afiri aseṣ anaa?

- Coronavirus hwirenhwiren bere yi mu no, apṣmuden nhyehyṣṣeṣ beṣa wo bere tenten na woatumi atua wo \$20 a edi kan no. Wo ne apṣmuden nhyehyṣṣeṣ a wode wo ho hyṣṣe mu no nkasa.

Mede me ho rehye Qualified Health Plan (QHP) no mu. Eṣe se metua me premium a edi kan wṣ nnaṣua 10 ntem bere a m'ahobanmmṣ no afi aseṣ?

- Aane. Wṣn a wode wṣn ho ahyṣ QHP mu nyinaa, wṣn a wṣtuaa premium no nyinaa ne wṣn a wṣn nsa kaa Advance Premium Tax Credits (APTC) no, εhyṣ se wṣtua wṣn premium a edi kan ansa na wṣn ahobanmmṣ no afi aseṣ. Nhyehyṣṣeṣ no bi beko akṣduru nnaṣua 10 ntem. Wone apṣmuden nhyehyṣṣeṣ a wode wo ho rehyṣ mu no nkasa.

Mede me ho ahyṣ Qualified Health Plan no mu dada ne mmoa merenya afa m'ahobanmmṣ ne APTCs. Bere tenten ṣṣn na εṣṣ se mede tua me bosome premium?

- Coronavirus hwirenhwiren bere yi mu no, bere a εṣṣ se anka wode tua wo bosome ahobanmmṣ sika no, yṣṣre biribi "Grace period/ adom bere" no yeatwe mu firi nnaṣua 90 ko nnaṣua 120. Enhia se wobṣkyere se wo ho kyere wo wṣ sikasem yi mu ansa na woanya saa akwannya yi. Invoice a wo nsa beka afi w'apṣmuden nhyehyṣṣeṣ ho no bekyere bere a εṣṣ se wotua.
- Se woantua wo premium ho akatua wṣ adom bere a εyṣ nnaṣua 120 no ntem no a, w'apṣmuden nhyehyṣṣeṣ a εbo wo ho ban no beba awieṣṣe wṣ da εto so 60 ntem bere no aso no na worennya ahobanmmṣ biara wṣ saa da no akyi na worennya ahobanmmṣ wṣ afe mu no nkaṣo no mu, gye se wowṣ asetenadeṣ bi a εdi mu εṣa wonya SEP.
- Se worehyia nsennenn fa w'ahobanmmṣ tua ho, wo ne NY State of Health nni nkitaho, anaa wo ne w'apṣmuden ho nhyehyṣṣeṣfoṣ nkasa. Ebia biribi a εbeyṣ fo bi bewṣ ho ama wo.
- **Hyṣ no nso:** NYS Department of Financial Services no na wama ankorankora a ṣtuaa wṣn premium ho banmmṣ no nyinaa ho akwankyere. Adeṣ a εdi adanseṣ se COVID-19 ama nneṣma mu ayṣ den ama nnipakuo yi ho hia.